



Broj: 01/02-6235-2/18  
Zenica, 11.04.2018. godine

- ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**  
- **VLADA KANTONA**  
*n/r sekretara*
- **MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA**  
*n/r ministra*

**PREDMET: Mišljenje o Prednacrtu (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih  
branilaca i članova njihovih porodica - traži se**

Poštovani,

Dana 11.04.2018. godine na službenu e-mail adresu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zaprimljen je akt Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada, broj: 02-41-1924-1/18 od 09.04.2018. godine, naslovljen na sve kantonalne Skupštine, u kojem je navedeno da se u prilogu dostavlja **Prednacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica**, s obzirom da je u pitanju podijeljena nadležnost između federalne vlasti i kantona u skladu sa članom III 2.e), a u vezi sa članom III 3. (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 1/94), te se traži da se najkasnije u roku od **30 dana** dostavi mišljenje, uz napomenu da ukoliko se ne dostavi traženo mišljenje u predviđenom roku, smatrat će se da se slažemo sa dostavljenim Prednactrom.

S tim u vezi, u prilogu ovog dopisa, a u cilju postupanja po dopisom pomenutog federalnog ministarstva, dostavljamo Vam pomenuti dopis sa priloženim Prednactrom Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, sa molbom da nam što prije dostavite traženo mišljenje, koje bi Skupština Kantona imala u vidu prilikom razmatranja Prednacrta istog Zakona, a na osnovu kojeg bi Skupština Kantona utvrdila svoje Mišljenje po istom, te kako bi se isto moglo proslijediti navedenom federalnom ministarstvu u ostavljenom roku.

S poštovanjem,

**PRILOZI: Kao u dopisu**

**DOSTAVLJENO:**

1 x Naslovu

1 x Komisija za boračka i invalidska pitanja Skupštine/04-02

1 x Svim poslanicima Skupštine Kantona/05-03

1 x 04-01

1 x 05-01

1 x 02

1 x U spis predmeta/03 “R”



**Ibrahim Avdagic**

---

**From:** "Skupština Zenicko-dobojskog kantona" <skupstina@zdk.ba>  
**Date:** srijeda, 11. april 2018. 13:52  
**To:** <ibrahim.avdagic@zdk.ba>  
**Attach:** prednacr.pdf; Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica 07.06.2016. %25281% 2529 (3).doc  
**Subject:** Fw: Prednacr zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Zeničko-dobojski kanton  
Stručna služba Skupštine

SKUPŠTINA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA			
Prilijeno: 11.04.2018.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-02-	6235-1/18		

**From:** Tatjana Pejaković  
**Sent:** Wednesday, April 11, 2018 1:20 PM  
**To:** kontakt@skupstinausk.ba ; strucna.sluzba@skupstinazp.ba ; skupstinatk@bih.net.ba ; skupstina@zdk.ba ; skupstina.bpk@hotmail.com ; skupstina.sabor@bih.net.ba ; info@skupstina-hnz-k.ba ; info@skupstina-zzh.ba ; predsjedateljica@skupstina.ks.gov.ba ; info@skupstinahbz.com  
**Subject:** Prednacr zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Poštovani,

U prilogu mail-a dostavljamo Vam Prednacr zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na mišljenje.


Molimo Vas da potvrdite primitak mail-a.

Lijep pozdrav,

Tatjana Pejaković, sekretar ministarstva

Broj: 02-41-1924-1/18  
Sarajevo, 09.04.2018. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**KANTONALNIM SKUPŠTINAMA – SVIMA**



**PREDMET:** Mišljenje na Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, traži se;-

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, radi davanja mišljenja, obzirom da je u pitanju podijeljena nadležnost između federalne vlasti i kantona u skladu sa članom III 2.e), u vezi sa članom III 3. (3), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/94).

Molimo Vas da nam mišljenje dostavite najkasnije u roku od **30 dana**.

Napominjemo da ukoliko ne dostavite Vaše mišljenje u predviđenom roku, smatrat će se da se slažete sa dostavljenim Prednacrtom.

S poštovanjem



Prilog:

-Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Dostavljeno:

- Naslovu (10x)
- a/a

Sarajevo; Hamdije Čemerlića 2

Kabinet ministra  
Sektor za pravna pitanja  
Sektor za upravno rješavanje  
Sektor za finansije  
Inspektorat  
Sektor VOM-a

Tel: + 387 33 21 28 33, Fax: 033 22 28 79  
Tel: + 387 21 49 03  
Tel: + 387 21 42 81; 20 71 25  
Tel: + 387 22 10 62; 21 66 78; 21 66 03  
Tel: + 387 21 42 73  
Tel: + 387 21 24 40

www.fmbi.gov.ba  
E-mail:kabinet@bih.net.ba

# **ZAKON O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I LANOVA NJIHOVIH PORODICA**

## **I - OSNOVNE ODREDBE**

### **lan 1. (Predmet)**

Ovim zakonom ure uju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca (kao lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodila kom/domovinskom ratu), kao i prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava lanova porodica demobiliziranih branilaca.

### **lan 2. (Definicija)**

(1) Demobiliziranim braniocem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vije a obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), koji je u estvovao u pripremama za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine minimalno godinu dana neprekidno u periodu od 18.09.1991. do 23.12.1995. godine.

(2) Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je kao maloljetno dobrovoljno stupilo u Oružane snage u period iz stava (1) ovog lana, i sva druga lica koja nisu bili vojni obveznici.

### **lan 3. (Definicija)**

lanovi porodice demobiliziranog branioca, u smislu ovog zakona, su bra ni partner i maloljetna djeca, kao i djeca koja se nalaze na redovnom školovanju, a žive u zajedni kom domu sa demobiliziranim braniocem.

## **II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I LANOVA NJIHOVIH PORODICA**

### **lan 4. (Prava)**

Demobilizirani branio i lanovi njihovih porodica pod uslovima utvr enim ovim zakonom mogu ostvariti pravo na:

- a) zdravstvenu zaštitu;
- b) lije enje u inostranstvu, banjsko i klimatsko lije enje, jednokratnu nov anu pomo za lije enje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; lije enje u drugom kantonu;
- c) osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
- d) pomo u slu aju smrti;
- e) osnovno osiguranje;
- f) prijevremeno povoljnije penzionisanje;
- g) duži godišnji odmor po osnovu u eš a u Oružanim snagama;
- h) stambeno zbrinjavanje;
- i) subvencija pla anja naknade za pogodnost;
- j) subvencija obaveze pla anja naknade za dodijeljeno gradsko gra evinsko zemljište i naknade za ure enje gra evinskog zemljišta;
- k) dodjela sredstava za održivi povratak;

- l) besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas);
- m) prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre;
- n) osiguranje povoljnijih uslova školovanja;
- o) pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca.

## **a) Zdravstvena zaštita**

### **Član 5. (Ostvarivanje prava)**

(1) Lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva ili kantonalnim propisima iz oblasti bora ko-invalidske zaštite, mogu ostvariti pravo po ovom zakonu.

(2) Prava iz stava (1) ovog člana mogu ostvariti lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona, pod uslovom da nemaju zdravstveno osiguranje, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

### **Član 6. (Razlozi prestanka korištenja prava na zdravstvenu zaštitu)**

(1) Licima iz čl. 2. i 3. ovog zakona se ne može obustaviti ili uskratiti korištenje kompletne zdravstvene zaštite, bez obzira da li je obaveznik uplate doprinosa za ova lica uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

(2) Pod kompletnom zdravstvenom zaštitom iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se zdravstvena zaštita definisana čl. 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), koja se provodi kao primarna, specijalistička ko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita.

### **Član 7. (Rok)**

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis o načinu, uslovima i postupku mogući ostvarivanja prava iz čl. 5. i 6. ovog zakona.

### **Član 8. (Ostvarivanje prava povratnika)**

Demobilizirani branioци i članovi njihovih porodica, povratnici u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu prava povratnika.

### **Član 9. (Besplatna zdravstvena zaštita)**

(1) Nezaposleni demobilizirani branilac i članovi njegove porodice su oslobođeni plaćanja ličnih troškova korištenja zdravstvene zaštite i nabavke ortopedskih pomagala (participacija), ukoliko to pravo ne mogu koristiti po drugom osnovu.

(2) Lični troškovi korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene demobilizirane branioce i članove njihovih porodica snosi nadležno kantonalno ministarstvo u skladu sa mogućnostima.

**b) Lije enje u inostranstvu, banjsko i klimatsko lije enje, jednokratna nov ana pomo za lije enje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova i lije enje u drugom kantonu.**

#### **lan 10.**

##### **(Lije enje u inostranstvu)**

- (1) Lica iz lana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na naknadu troškova lije enja u inostranstvu ako je u pitanju oboljenje koje se ne može lije iti u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na lije enje i povratak sa lije enja.
- (2) Troškove iz stava (1) ovog lana snosi kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja.
- (3) O nemogu nosti lije enja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje nadležna konzilijarna ljekarska komisija, koja na osnovu medicinske dokumentacije predlaže takvo lije enje.

#### **lan 11.**

##### **(Banjsko i klimatsko lije enje)**

- (1) Lica iz lana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na banjsko i klimatsko lije enje.
- (2) Preporuku za banjsko i klimatsko lije enje, na osnovu zahtjeva lica iz lana 2. ovog zakona, izdaje nadležni ljekar specijalista, a odluku donosi ljekarska komisija koja radi pri zavodu zdravstvenog osiguranja kantona.
- (3) Pravo iz stava (1) ovog lana, ostvaruje se putem kantonalnog organa uprave nadležnog za bora ko-invalidsku zaštitu.
- (4) Ukoliko pravo na banjsko i klimatsko lije enje nije propisano kantonalnim propisima, to pravo demobilizirani branilac može ostvariti putem Federalnog ministarstva zdravstva.
- (5) Provedbeni propis o ostvarivanju prava na banjsko i klimatsko lije enje donijeti e Federalno ministarstvo zdravstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **lan 12.**

##### **(Jednokratna nov ana pomo za lije enje)**

- (1) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na jednokratnu nov anu pomo za pla anje troškova lije enja.
- (2) Sredstva za ove namjene obezbijedit e se u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa mogu nostima.
- (3) Propise o realizaciji prava na jednokratnu nov anu pomo za lije enje donijet e federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila kog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

#### **lan 13.**

##### **(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)**

- (1) Lica iz lana 2. ovog zakona imaju prednost pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uklju uju i sve vrste dijagnostike (CT, MR i ostale laboratorijske pretrage).
- (2) Nadležne ustanove iz oblasti zdravstva dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona na vidnom mjestu ista i obavijest da lica iz lana 2. ovog zakona imaju prednost za pružanje usluga.
- (3) Federalni ministar zdravstva je dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim e se urediti pitanje prednosti pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama licima iz lana 2. ovog zakona.

**lan 14.**  
**(Lije enje u drugom kantonu)**

(1) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na troškove prijevoza radi lije enja u drugom kantonu u visini povratne autobusne karte, o emu rješenje donosi nadležna op inska služba za bora ko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta demobiliziranog branioca.

(2) Nov ana sredstva za finansiranje prava iz stava (1) ovog lana e se obezbijediti u budžetu op ine po mjestu prebivališta demobiliziranog branioca, u skladu sa mogu nostima.

(3) Federalno ministarstvo zdravstva e u roku od 60 dana od dana na stupanja na snagu ovog zakona donijet e listu oboljenja prema kojoj e lica iz lana 2. ovog zakona mo i da se lije e u javnim ustanovama na podru ju Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacije ) na osnovu vlastitog izbora.

**lan 15.**  
**(Lije enje PTSP-a)**

(1) Lica iz lana 2. ovog zakona, kojima je dijagnosticiran PTSP, mogu ostvariti pravo na besplatne lijekove za lije enje navedene bolesti.

(2) Nov ana sredstva za lijekove iz stava (1) ovog lana obezbijedit e se iz sredstava Federalnog ministarstva zdravstva predvi enih u budžetu Federacije, u skladu sa mogu nostima.

(3) Federalni ministar zdravstva dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o na inu ostvarivanja prava na besplatne lijekove za lije enje PTSP-a licima iz lana 2. ovog zakona.

**c) Osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju**

**lan 16.**  
**(Prednost pri zapošljavanju)**

(1) Nezaposlena lica iz l. 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja.

(2) Federalni, kantonalni, gradski i op inski organi uprave i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduze a iji su osniva i Federacija, kanton, grad ili op ina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz l. 2. i 3. ovog zakona.

(3) Obaveze iz stava (2) ovog lana imaju i sva privredna društva i javna preduze a u kojima Federacija ima vlasni ki udio.

(4) Subjekti iz st. (2) i (3) ovog lana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise kojim se reguliše zapošljavanje, na na in da se licima iz l. 2. i 3. ovog zakona ukupan broj bodova pove ava za 30%.

**lan 17.**  
**(Prednost pri korištenju prava)**

(1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije imaju lica iz lana 2. ovog zakona koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

(2) Prilikom izrade programa iz stava (1) ovog lana, dodatne pogodnosti osigurat e se licima iz lana 2. stav (2). ovog zakona.

(3) Lica iz lana 2. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvo a i, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

**lan 18.**  
**(Obrt)**

Nezaposleni demobilizirani branilac koji prvi put prijavljuje obrt ili samostalnu djelatnost i nalazi se na birou za zapošljavanje poslednje dvije godine, obračunava i plaća doprinos na najnižu mjesečnu osnovicu koja je određena federalnim propisima za tu godinu, bez obzira na vrstu obrta i samostalne djelatnosti.

**lan 19.**  
**(Prednost pri dodjeli kredita)**

Pravni subjekti u ovoj je nadležnosti podsticanje samozapošljavanja ili razvijanja privredne djelatnosti su dužni demobiliziranim braniocima osigurati prednost pri dodjeli kredita u cilju podsticaja samozapošljavanja ili razvijanja postojeće privredne djelatnosti.

**lan 20.**  
**(Način ostvarivanja prava)**

Kantonalne vlade su dužne svojim propisima utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje demobiliziranih branilaca, kriterije i postupak za dodjelu tih sredstava, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zapošljavanje i samozapošljavanje.

**d) Pomoć u slučaju smrti**

**lan 21.**  
**(Ostvarivanje prava)**

(1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajednici u domaćinstvu u vrijeme smrti imaju pravo na troškove dženaze/sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se iz budžeta kantona, u skladu sa mogućnostima.

**lan 22.**  
**(Postupak pri ostvarivanju prava u slučaju smrti)**

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 21. ovog zakona podnosi se organu nadležnom za borac ko-invalidsku zaštitu po mjestu posljednjeg prebivališta demobiliziranog branioca, a članovi porodice umrlog demobiliziranog branioca koji žive u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH zahtjev za ostvarivanje tog prava podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

(2) Novčana sredstva za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobiliziranih branilaca koji žive na području entiteta Republika Srpska ili Brčko Distrikta BiH obezbijedit će se iz sredstava Federalnog ministarstva predviđenih u budžetu Federacije, u skladu sa mogućnostima.

(3) Federalno ministarstvo je dužno da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će se urediti na način ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana.

## **e) Osnovno osiguranje**

### **lan 23. (Ostvarivanje prava)**

(1) Pravo na osnovno osiguranje ima demobilizirani branilac stariji od 60 godina koji je u Oružanim snagama proveo najmanje godinu dana, ako se nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije stupanja na snagu ovog zakona izuzev lica starijih od 65 godina, ako on i članovi njegove porodice nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Pravo na osnovno osiguranje ima žena demobilizirani branilac starija od 50 godina koja je u Oružanim snagama provela najmanje godinu dana, ako se nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije stupanja na snagu ovog zakona izuzev lica starijih od 65 godina, ako ona i članovi njene porodice nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

### **lan 24. (Uslovi ostvarivanja prava na osnovno osiguranje)**

Smatra se da lica iz člana 23. ovog zakona nemaju sredstava za izdržavanje ako oni i članovi njihove porodice, niti jedno od njih:

- a) nije u radnom odnosu,
- b) ne obavlja samostalnu djelatnost ličnim radom,
- c) nije uživatelj domaće ili inostrane penzije,
- d) nije korisnik mjesečnih novčanih primanja po federalnim i kantonalnim propisima,
- e) nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i sl.

### **lan 25. (Iznos osnovnog osiguranja)**

(1) Iznos osnovnog osiguranja utvrđuje se u visini od 25% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji za prethodnu godinu.

(2) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na osnovno osiguranje osiguratelje se u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

### **lan 26. (Postupak ostvarivanja prava na osnovno osiguranje)**

(1) O pravu na osnovno osiguranje u prvom stepenu rješava nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

(2) Nadležna služba iz stava (1) ovog člana je dužna provjeriti ličnim imovno stanje i radni angažman (rad na crno) podnosioca zahtjeva, kao i druge okolnosti koje utiču na korištenje prava na osnovno osiguranje.

(3) Rješenje kojim je priznato pravo na osnovno osiguranje podliježe reviziji.

(4) Reviziju prvostepenih rješenja vrši Federalno ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta.

(5) U postupku revizije Federalno ministarstvo može dati saglasnost na prvostepeno rješenje, može ga izmijeniti, poništiti, ukinuti i drugačije riješiti upravnu stvar ili vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.

(6) Revizija odlaže izvršenje rješenja.

**lan 27.**  
**(Žalba i rokovi)**

- (1) Žalba na prvostepeno rješenje može se izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
- (2) Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje rješava Federalno ministarstvo.
- (3) Žalbe odlaže izvršenje rješenja.
- (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi, kao i protiv rješenja koje je doneseno u postupku revizije kojim je prvostepeno rješenje izmjenjeno, može se pokrenuti upravni spor.

**lan 28.**  
**(Ostvarivanje, prekid i promjene uslova za korištenje prava na osnovno osiguranje)**

- (1) Licima koja ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na osnovno osiguranje, to pravo mogu ostvariti prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
- (2) Pravo na osnovno osiguranje prestaje u vrijeme napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine u vremenu dužem od 90 dana, a povratkom u Bosnu i Hercegovinu, po zahtjevu stranke, nastavlja se isplata ostvarenog prava.
- (3) Korisnik prava osnovnog osiguranja dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja uti e na korištenje prava.
- (4) Korisnik prava je dužan prijaviti odlazak iz Bosne i Hercegovine.

**lan 29.**  
**(Rok)**

Federalno ministarstvo e najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis o na inu ostvarivanja prava na osnovno osiguranje.

**f) Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje**

**lan 30.**  
**(Osvarivanje prava)**

- (1) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa federalnim propisima o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.
- (2) Svim demobiliziranim braniocima koji su penzionisani po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08), izvršit e se prera un penzije uzimaju i u obzir i penzijski staž ostvaren u bivšim republikama Socijalisti ke Federativne Republike Jugoslavije. Demobiliziranim braniocima koji budu penzionisani, penzija e biti obra unata uzimaju i u obzir i penzijski staž ostvaren u bivšim republikama Socijalisti ke Federativne Republike Jugoslavije.
- (3) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na dokup staža do pet godina radi ostvarivanja prava na penziju.
- (4) Uslovi, na in i postupak ostvarivanja prava na dokup staža do pet godina bit e regulisan podzakonskim aktom koji e propisati Vlada Federacije.

## **g) Pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama**

### **Član 31. (Godišnji odmor)**

- (1) Demobilizirani branilac koji je u radnom odnosu može ostvariti pravo na uvećanog godišnjeg odmora po osnovu učešća u Oružanim snagama.
- (2) Uvećani godišnji odmor iz stava (1) ovog člana se određuje na slijedeći način:
  - a) učesnik u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - 1 dan
  - b) učesnik u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci - 2 dana
  - c) učesnik u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci - 3 dana
- (3) Svi poslodavci su dužni u roku od 90 dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana.

## **h) Stambeno zbrinjavanje**

### **Član 32. (Stambeno zbrinjavanje)**

- (1) Demobilizirani branioци koji nemaju stan ili kuću, niti koriste stan u svojstvu nosioca stanarskog prava mogu ostvariti pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja u skladu sa kantonalnim propisima, a prema sredstvima kantona predviđenim za te namjene.
- (2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osiguravaju se u budžetu kantona u skladu sa mogućnostima.
- (3) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana za demobiliziranog branioca nastanjenog u Republici Srpskoj osiguravaju se u budžetu kantona na čijem području je povratnik u entitetu Republika Srpska imao posljednje boravište, ili u budžetu kantona koji je najbliži mjestu prebivališta povratnika, u skladu sa mogućnostima.

### **Član 33. (Kreditna sredstva za opravku i sanaciju)**

- (1) Demobilizirani branioци mogu ostvariti pravo na kreditna sredstva za opravku i sanaciju porodičnih stambenih objekata, opravku i sanaciju stanova, izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i stanova, kupovinu stambenog objekta ili stana.
- (2) Novčana sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osiguravaju se putem Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

### **Član 34. (Rok)**

Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će urediti kriterije za korištenja prava, vrstu, namjenu, visinu, postupak i uslove za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

## **i) Subvencioniranje naknade za pogodnost**

### **lan 35. (Subvencioniranje)**

(1) Lica iz lana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe netto građevinske površine do 200 m<sup>2</sup> kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

(2) Odredba stava (1) ovog lana odnosi se i na dogradnju, nadzivanje, preureenje krovšta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m<sup>2</sup> netto građevinske površine.

### **lan 36. (Ostvarivanje prava)**

Lica iz lana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti i naknade za ureenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto građevinske površine do 100 m<sup>2</sup>.

## **j) Subvencioniranje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za ureenje građevinskog zemljišta**

### **lan 37. (Subvencioniranje)**

Lica iz lana 2. ovog zakona kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje mogu ostvariti pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za ureenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400 m<sup>2</sup>.

### **lan 38. (Rok)**

Opine će svojim propisima urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz l. 35., 36. i 37. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## **k) Dodjela sredstava za održivi povratak**

### **lan 39. (Održivi povratak)**

Lica iz lana 2. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište, odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svrhu obezbjeenje uvjeta za održivi povratak u istom, imaju prednost pri dodjeli sredstava za održivi povratak.

### **lan 40. (Lica koja ne ostvaruju pravo)**

Pravo iz lana 37. ovog zakona nemaju lica koja su izvan svog prijeratnog mjesta prebivališta riješila svoje stambeno pitanje.

#### **lan 41.**

#### **(Obezbije enje sredstava za ostvarivanje prava održivog povratka)**

Sredstva za ostvarivanje prava iz lana 39. e se obezbijediti u kantonalnim budžetima i budžetu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica predvi enih u budžetu Federacije u skladu sa mogu nostima, koji su dužni da posebnim propisom urede vrstu i visinu ovih sredstava, kriterije za korištenje prava, na in realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od zna aja za ostvarivanje prava.

#### **l) Pravo na besplatni priklju ak na infrastrukturne mreže (voda, elektri na energija, gas)**

#### **lan 42.**

#### **(Pravo na besplatni priklju ak na infrastrukturne mreže)**

(1) Mogu nost ostvarivanja prava na besplatni priklju ak na infrastrukturne mreže (voda, elektri na energija, gas), imaju lica iz lana 2. ovog zakona, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektroenergetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduze a.

(2) Lica iz lana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo da stambeni objekat besplatno priklju e na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priklju ak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava (1) ovog lana.

(3) Prava iz st. (1) i (2) ovog lana idu na teret nadležnih javnih preduze a.

#### **m) Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre**

#### **lan 43.**

#### **(Smještaj u penzionerske domove i gerontološke centre)**

(1) Demobilizirani branioi imaju apsolutnu prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i iznemoglih osoba, a iji je osniva Federacija, kantoni, gradovi i op ine, ukoliko nemaju lanova porodice koji su po Porodi nom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, dužni da ih izdržavaju.

(2) Lica iz lana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova smještaja u penzionerske domove i gerontološke centre u visini do 50%.

(3) Sredstva za subvencioniranje, obezbijedit e se u budžetu Federacije, u skladu sa mogu nostima.

#### **n) Osiguranje povoljnijih uslova školovanja**

#### **lan 44.**

#### **(Školovanje)**

Djeca demobiliziranih branilaca, pod uslovom da su ispunili bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imaju prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove.

**lan 45.**  
**(Besplatni udžbenici)**

(1) Djeci nezaposlenih demobiliziranih branilaca koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, osigurati se se besplatni udžbenici za vrijeme obaveznog školovanje.

(2) Novana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana se se obezbijediti iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

**lan 46.**  
**(Sufinansiranje troškova upisa)**

(1) Za vrijeme redovnog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu, u visini do 50% novanih sredstava.

(2) Novana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana se se osigurati iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

**lan 47.**  
**(Prednost pri smještaju u studentske domove)**

Djeca demobiliziranih branilaca imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u škole i studentske domove u skladu sa kriterijima utvorenim kantonalnim propisima kojima se regulišu ova prava.

**o) Pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca**

**lan 48.**  
**(Identifikacijska kartica)**

(1) Lica iz člana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca, koju izdaje Federalno ministarstvo. Identifikaciona kartica se biti izdata na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra branilaca.

(2) U slučaju smrti lica iz člana 2. zakona, pravo na izdavanje identifikacijske kartice ima član porodice demobiliziranog branioca iz člana 3. zakona.

**lan 49.**  
**(Rok)**

Federalno ministarstvo se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis koji se urediti uslove, način i postupak izdavanja identifikacione kartice.

**III - KAZNENE ODREDBE**

**lan 50.**  
**(Kaznene odredbe)**

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 10.000 KM kazni se se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, ustanovi ili javnom preduzeću, ako:

- a) korisniku suprotno odredbama ovog zakona uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
- b) omogući korištenje prava licu kojem ne pripada pravo prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu;
- c) ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev nadležnog ministarstva ili inspekcije;
- d) postupi suprotno odredbi čl. 5., 6., 9., 13.;
- e) postupanje suprotno odredbi čl. 14. zakona;
- f) postupanje suprotno odredbi čl. 15. zakona;
- g) postupanje suprotno odredbi čl. 16., 17., 19., 20. zakona;
- h) postupanje suprotno odredbi čl. 28., 30., 31., 42., 43., 44., 45., 46. i 47. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 15.000,00 KM kazni se se pravno lice za prekršaje iz stava (1) ovog čl. 14.

(3) Novčanom kaznom od 1.500,00 KM bit će kažnjeno lice iz čl. 2. i 3. koje na osnovu lažne isprave, lažnog svjedočenja ili na bilo koji drugi nedozvoljen na in svojim djelovanjem ostvari pravo prema ovom zakonu koje mu ne pripada.

(4) Lice iz čl. 2. i 3. ovog zakona kome je isplaćeno novčano primanje koje mu ne pripada dužno je vratiti primljeni iznos.

#### **IV-PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 51.**

##### **(Prijelazne i završne odredbe)**

(1) Osim prava propisanih ovim zakonom kantoni svojim propisima mogu urediti i druga prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kako po vrsti tako i po obimu prava.

(2) Obavezu donošenja propisa iz čl. 34. i 41. ovog zakona, nemaju kantoni koji su prije stupanja na snagu ovog zakona donijeli propise iz oblasti stambenog zbrinjavanja i propise o dodjeli sredstava za održivi povratak, ukoliko su tim propisima obuhvaćena navedena prava u istom ili većem obimu koji je propisan ovim zakonom.

##### **Član 52.**

##### **(Primjena odredbi)**

U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br.: 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

##### **Član 53.**

##### **(Nadzor)**

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše federalne inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti.

##### **Član 54.**

##### **(Primjena Zakona)**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenivat će se od 01.01.2019. godine.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **PREDNACRTA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I LANOVA NJIHOVIH PORODICA**

#### **I-USTAVNI OSNOV**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica, sadržan je u članu III 2.e), u vezi sa članom III 3 (3), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/94), prema kome Federalna vlast, kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezuju i na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ima pravo utvrditi politiku i donositi zakone iz oblasti socijalne politike.

Dakle, imaju i u vidu citiranu ustavnu odredbu, federalna vlast ima pravo utvrditi politiku i donositi zakone i druge propise koji su obavezuju i na području cijele Federacije, svake od propisanih zajedničkih nadležnosti i bez prethodne saglasnosti kantona.

#### **II- RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Zakonom o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/10) sa 30.04.2010.godine prestala je primjena odredaba Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08) koje se odnose na mjesečne novane naknade, kao i na dopunska prava kao što su prava na profesionalnu rehabilitaciju, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na stambeno zbrinjavanje, školovanje i sl.. Vlada Federacije BiH se opredijelila da uputi u parlamentarnu proceduru Prednacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica. Ovim Prednacrtom zakona uređuje se pravo na prednost i pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija, ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i rehabilitaciju, pravo na rješavanje stambenog pitanja, pravo na osnovno osiguranje, prednost prilikom upisa u obrazovne ustanove, pravo na dopunski staža, pravo na penzionisanje uz priznavanje staža ostvarenog u bivšim republikama SFRJ i druga prava.

#### **III-OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA**

**članom 1.** propisano je da se ovim zakonom uređuju prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranog branioca i lanova njihovih porodica.

**članom 2.** date su definicije ko se smatra demobiliziranim braniocem, demobiliziranim braniocem maloljetnim dobrovoljcem. Ovdje je definisan pojam dobrovoljca s namjerom da se naglasi u odbrani osoba koje nisu bile vojni obveznici (bilo da su maloljetni ili da su bili u godinama kad više nisu bili vojni obveznici), a dali su značajan doprinos u odbrani R BiH samim tim što su se kao takvi stavili u funkciju odbrane.

**članom 3.** propisano je ko se smatra članom porodice demobiliziranog branioca. U odnosu na Zakon o pravima branilaca i lanova njihovih porodica ovdje je data uža definicija koja podrazumijeva samo bračnog partnera, maloljetnu djecu i djecu na

redovnom školovanju koja žive u zajednici kod kuće sa demobiliziranim braniocem.

**lanom 4.** propisana je mogućnost ostvarivanja prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

**lanom 5.** propisana je mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za demobilizirane branioce i članove njihove porodice ukoliko to pravo nisu ostvarili po drugim propisima.

**lanom 6.** propisano je da se licima iz 1. 2. i 3. ne može obustaviti ili uskratiti korištenje kompletne zdravstvene zaštite. U situacijama gdje zaposlenom demobiliziranom braniocu poslodavac ne uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje mora se ovjeriti zdravstvena knjižica jer problem neplaćanja doprinosa je formalno problem izmeđ u Zavoda za zdravstveno osiguranje i obveznika doprinosa tj. poslodavaca. Zavodi zdravstvene zaštite su dužni ovjeriti knjižice i voditi postupke za naplatu neplaćanih doprinosa. U praksi Zavodi su otišli, u njima lakše, ali nezakonito ponašanje. Ne utjeruju naplatu doprinosa, a osporavaju ovjeravanje knjižica. Ostala pitanja u ostvarivanju ovog prava bit će riješena podzakonskim aktom Vlade Federacije BiH.

**lanom 8.** propisan je vid zdravstvene zaštite demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica povratnika u entitetu Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u skladu sa važećim propisima koji regulišu prava povratnika.

**lanom 9.** propisano je da su nezaposleni demobilizirani branioци i članovi njihove porodice oslobođeni plaćanja učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

**lanom 10. i 11.** propisana je mogućnost ostvarivanja prava liječenja u drugom kantonu, kao i mogućnost ostvarivanja prava na liječenje u inostranstvu i mogućnost ostvarivanja prava na banjsko i klimatsko liječenje

**lanom 12.** propisana je mogućnost ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja. Ovim članom se ozakonjuje dosadašnja praksa dodjeljivanja jednokratnih novčanih pomoći za troškove liječenja pripadnicima boračke populacije i članovima njihovih porodica. Statistički podaci govore da lica na koja se odnosi ovaj član imaju veliku potrebu za ovim sredstvima jer se iz godine u godinu povećava broj podnesenih zahtjeva sa povećanim brojem slučajeva teških oboljenja (karcinomi, leukemije, šezdesetne bolesti i dr.).

**lanom 13.** propisana je prednost demobiliziranim braniocima pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uključujući i sve vrste dijagnostike. U odnosu na dosadašnju praksu, federalni ministar će u roku od 30 dana donijeti podzakonski provedbeni propis o načinu ostvarivanja ovoga prava. Ovo zbog toga što su ova prava zajedno sa obavijestima istaknutim na vidnim mjestima predstavljala samo formalnu stranu koja najčešće nisu poštovana, jer nadležni nisu svojim propisima obezbijedili provođenje ovog prava kao prednosti.

**lanom 14.** propisana je mogućnost ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza radi liječenja u drugom kantonu.

**lanom 15.** propisano je da demobilizirani branioци kojima je dijagnosticiran PTSP mogu ostvariti pravo na besplatne lijekove za liječenje.

**lanom 16.** propisana je prednost demobiliziranih branilaca prilikom zapošljavanja. Uz ovaj član propisane su najstrožije kaznene odredbe, a sve sa ciljem obezbijevanja provođenja ovog prava, jer je i dosadašnja praksa pokazala da su nadležni nastojali na svaki mogući način zaobići ovu odredbu. Prema stavu 4. ovog člana nadležni su dužni uskladiti svoje akte kojima regulišu zapošljavanje sa ovim Zakonom u cilju obezbijevanja prednosti pri zapošljavanju demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Obzirom da se radi o prednosti pod jednakim uslovima, podzakonskim aktom će biti neophodno utvrditi koji su to zajednički uslovi koje kandidati trebaju da ispunе da bi se moglo realizovati predviđeno pravo.

**lanom 17.** propisano je da demobilizirani branioци imaju prednost pri korištenju programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao

i prioritet pri dodjeli sredstava za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji prema federalnim i kantonalnim propisima koji regulišu ovu oblast.

**lanom 18.** propisana je obaveza pla anja minimalne stope doprinosa na minimalnu osnovicu odre enu po federalnim propisima nezaposlenom demobiliziranom braniocu koji prvi put prijavljuje obrt ili samostalnu djelatnost i nalazi se na birou za zapošljavanje posljednjih 2 godine.

**lanom 19.** propisano je da pravni subjekti u ijoj je nadležnosti podsticanje samozapošljavanja ili razvijanja privredne djelatnosti su dužni demobiliziranim braniocima osigurati prednost pri dodjeli kredita u cilju podsticaja samozapošljavanja ili razvijanja postoje e privredne djelatnosti.

**lanom 20.** propisana je obaveza kantonalnih vlada da posebnim propisima utvrde visinu nov anih sredstava za kreditiranje demobiliziranih branilaca, kao i kriterije i postupak za dodjelu istih, kao i ostala pitanja od zna aja za ostvarivanje ovog prava.

**lanom 21.** propisano je da lanovi porodice umrlog demobiliziranog branioca sa kojima je živio u zajedni kom doma instvu u vrijeme smrti imaju pravo na troškove dženaze/sahrane u visini neto pla e zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu, kao i da e se sredstava obezbijediti iz sredstava budžeta kantona u skladu sa mogu nostima.

**lanom 22.** propisan je na in ostvarivanja prava na troškove sahrane/dženaze za demobilizirane branioce koji žive u drugom entitetu i Distriktu Br ko BiH.

**lanom 23.** propisani su uslovi za ostvarivanje prava na osnovno osiguranje demobiliziranog branioca starijeg od 60 godine života, zatim pravo na osnovno osiguranje žene-demobilisanog branioca starije od 50 godine života. Osnovno osiguranje je propisano kao jedan od na ina za rješavanje egzistencijalnih pitanja demobiliziranih branilaca koji nemaju nikakvih sredstava za život pod uslovima propisanim u Zakonu.

**lanom 24. do lana 29.** propisan je postupak ostvarivanja prava na osnovno osiguranje po ovom Zakonu.

**lanom 30.** propisano je pravo demobiliziranog branioca na prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa federalnim propisima. Rješeno je pitanje srazmjernih penzija demobiliziranih branilaca penzionisanih po ranijem Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i onih koji e se penzionisati, te pravo demobiliziranog branioca na dokup staža do 5 godina radi ostvarivanja prava na penziju. Kod tzv. srazmjernih penzija penzionisanim demobiliziranim braniocima nije uziman u obzir staž ostvaren u Republikama bivše SFRJ tako da smo imali penzije 8,15,50 KM i sl.. Ovdje se propisuje obaveza Federalnom Zavodu PIO/MIO da za penzionisane demobilizirane branioce izvrše prera un penzije uzimaju i u obzir staž ostvaren u Republikama bivše SFRJ i da prilikom penzionisanja novih demobiliziranih branilaca moraju uzeti u obzir i staž iz bivših Republika SFRJ. Kod otkupa staža ovdje je propisana pravna mogu nost da demobilizirani branilac li no može izvršiti dokup staža do 5 godina. Ova pravna forma u postoje em pravnom sistemu dosad nije postojala, a procjena je da e zna ajan broj demobiliziranih branilaca mo i rješiti svoj status tj. penzionisati se koriste i ovaj pravni institut.

**lanom 31.** propisano je pravo demobiliziranog branioca koji je u radnom odnosu na uve anje pla enog godišnjeg odmora po osnovu u eš a u Oružanim snagama.

**lanom 32. do lana 34.** propisano je pravo na pomo u rješavanju stambenog pitanja.

**lanom 35.** propisano je da demobilizirani branioci imaju pravo na osloba anje troškova pla anja naknade za pogodnosti za izgradnju porodi ne stambene zgrade.

**lanom 36.** propisano je da demobilizirani branioci imaju pravo na osloba anje troškova pla anja naknade za pogodnosti i naknade za ure enje gra evinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto gra evinske površine do 100 m<sup>2</sup>.

**lanom 37.** propisano je pravo na osloba anje naknade od strane op ine demobiliziranim braniocima za dodijeljeno gra evinsko zemljište i naknade za ure eno

gra evinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe površine do 400 m<sup>2</sup>.

**lanom 39. do lana 41.** propisana je prednost demobiliziranim braniocima povratnicima u prijeratno prebivalište pri dodjeli sredstava za održivi povratak.

**lanom 42.** propisano je pravo demobiliziranim braniocima na besplatan priklju ak na infrastrukturne mreže uz uslov da prvi put rješavaju stambeno pitanje i da to pravo ide na teret nadležnih javnih preduze a.

**lanom 43.** propisano je pravo demobiliziranim braniocima na apsolutnu prednost prilikom smještaja u penzionerske i gerontološke centre.

**lanom 44. do lana 47.** propisane su pogodnosti za porodice demobiliziranih branilaca u srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Ovom odredbom se ujedna avaju prava djece demobiliziranih branilaca u sistemu obrazovanja, jer su do sada postojala razli ita rješenja po kantonima.

**lanom 48. i lanom 49.** propisano je pravo na izdavanje identifikacione kartice demobiliziranog branioca kao jedinog na ina legitimisanja i lanova njegove porodice, a na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra branilaca.

**lanom 50.** propisane su kaznene odredbe. U Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica koji je stavljen van snage i u Zakonu o pravima branilaca i lanova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) nisu propisivane kaznene odredbe. U ovom Zakonu propisivanje kaznenih odredbi u najstrožijoj formi nastoji se osigurati primjena propisa. Dosadašnja praksa je predvi ala propisivanje prava ali bez kaznenih odredbi. To je bilo ostavljeno na volju odgovornih lica. Sada sistemom kontrole putem inspekcije ministarstva i podnošenje prekršajnih prijava sudovima za prekršaje omogu uje se kažnjavanje za neizvršavanje propisanih obaveza.

**lanom 51.** propisano je da osim prava propisanih ovim zakonom kantoni svojim propisima mogu urediti i druga prava demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica kako po vrsti tako i po obimu prava.

**lanom 52.** propisano je da se u postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga ije propisano.

**lanom 53.** propisano je da nadzor nad provo enjem ovog zakona vrše federalne inspekcije svaka u okviru svoje nadležnosti.

**lanom 54.** propisano je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a da e se primjenjivati od 01.01.2019. godine.

#### **IV.FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG ZAKONA**

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica propisuje ostvarivanje prava na tri nivoa vlasti (op ina, kanton, Federacija).

Za provo enje ovog Zakona neophodna su finansijska sredstva u iznosu od 17.000.000,00 KM, s tim da se navedena sredstva osiguravaju u skladu sa potpisanim Sporazumom Vlade Federacije BiH, predstavnika bora kih saveza, organizacija, udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH, na poziciji ovog ministarstva za svaku godinu. Sporazumom se ure uje na in raspolaganja neutrošenih sredstava koja ostaju na budžetskim stavkama ovog ministarstva. Cijenim da e se na osnovu ušteta koje su regulisane navedenim Sporazumom osigurati neophodna sredstva.

Kad se ti e prava koja su predvi ena da se finansiraju na kantonalnom nivou, u ve em broju kantona ona su obuhva ena Zakonima o dopunskim pravima za koja se u kantonalnim budžetima planiraju sredstva redovno.

Na op inskom nivou su predvi ena subvencioniranja prava demobiliziranih branilaca predvi ena ovim Zakonom, a troškove subvencioniranja e snositi kantoni. I ova prava su uglavnom obuhva ena kantonalnim zakonima o dopunskim pravima.

Ve ina prava predvi enih ovim Zakonom finansiraju se na ve em broju kantona. Ovim Zakonom pokušavamo obezbijediti finansiranje ovih prava na svim kantonima radi ujedna avanja prava demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica.

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeni ko-dobojskog kantona – Preišeni tekst ("Službene novine Zeni ko-dobojskog kantona", broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za bora ka pitanja, Vlada Zeni ko-dobojskog kantona, na 143. sjednici, održanoj 14.05.2018.godine, donosi

## **ZAKLJUAK**

### **I.**

Prihvata se Mišljenje Ministarstva za bora ka pitanja Zeni ko-dobojskog kantona broj: 13-02-6235-4/16 od 19.04.2018. godine u vezi Prednacrtu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, odnosno predloženi stav da zbog nedostavljene u materijalu zakonom propisane izjave o fiskalnoj procjeni propisa i orjentacione procjene opterećenja budžeta kantona, Vlada Kantona ne može zauzeti stav po istom.

### **II.**

Mišljenje iz tačke I. se prilaže uz ovaj zaključak i smatra se njegovim sastavnim dijelom.

### **III.**

Zaključak se dostavlja se Stručnoj službi Skupštine Zeni ko-dobojskog kantona u daljnju skupštinsku proceduru.

### **IV.**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-\_\_\_\_\_ /18.  
Datum, 14.05.2018. godine  
Z e n i c a

**PREMIJER**

*Miralem Galijaševi*

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba Skupštine Kantona,  
1x Ministarstvo za bora ka pitanja,  
1x a/a.



Broj: 13/02-02-6235-4/18  
Zenica, 19.04.2018.godine

U postupku po dopisu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-6235-2/18 od 11.04.2018.godine, kojim je ovom Ministarstvu dostavljen dopis Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, akt broj 02-41-1924-1/16 od 09.04.2018.god., u prilogu kojeg je Prednacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, Ministarstvo za boračka pitanja daje sljedeće

**MIŠLJENJE**  
**po Prednaccrtu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i**  
**članova njihovih porodica**

Skupštini Zeničko-dobojskog kantona 11.04.2018.g. e-mailom dostavljen je dopis Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata br. 02-41-1924-1/16 od 09.04.2018.god., u prilogu kojeg je Prednacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, sa zahtjevom za izjašnjenje po istom aktu u roku od 30 dana.

U vezi sa dostavljenim Prednaccrtom Zakona Ministarstvo za boračka pitanja daje sljedeće mišljenje:

Generalne primjedbe mogu se sažeti na sljedeće:

1. S obzirom da Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine FBiH" br. 33/04; 56/05; 70/07, 9/10 i 90/17) svojim odredbama obuhvata i demobilizirane braniocce i članove njihovih porodica, iz odredaba Prednaccrta nije jasno je li ovo zakon o posebnim pravima ove kategorije ili se njime u potpunosti zamjenjuju odnosno ukidaju odredbe iz naznačenog važećeg federalnog zakona koje regulišu naziv i definiciju ove kategorije i prava i pitanja utvrđena novim Zakonom. Ovo pitanje će biti od značaja kod usklađivanja kantonalnih zakona sa novim zakonom – ukoliko istim ne bude izričito navedeno da prestaju važiti odredbe drugog federalnog zakona, onda će samo odredbe novog zakona kojim je na drugi način utvrđeno isto pitanje zamijeniti odredbe važećeg zakona i to samo za demobilizirane braniocce koji ispunjavaju uvjete po istom i izričito navedene članove njihovih porodica, npr. djecu, a za druge demobilizirane braniocce i članove porodice će i dalje važiti odredbe ranijeg zakona.
2. Prednacrt Zakona ne sadrži obavezne odredbe o osiguravanju potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih prava po Zakonu (općina, kanton, federacija..)

Analizom pojedinih članova Prednaccrta Zakona mogu se istaći sljedeće bitne primjedbe:

Član 2.

- Data je drugačija definicija demobiliziranog branioca u odnosu na Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (uvjet je "godina dana" i to do prestanka ratnog stanja a ne neposredne ratne opasnosti, ne traži se da je demobiliziran rješenjem nadležnog vojnog organa). Da li ovo znači da će i dalje biti na snazi odredbe Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica za demobilizirane braniocce koji ispunjavaju uvjete iz tog zakona i članove njihovih porodica? U tom slučaju će biti nužno naznačiti to u kantonalnim zakonima.
- Stav (2) istog člana nije jasan – da li "sva druga lica koja nisu bili vojni obveznici" (potrebno je također detaljnije regulisati na koga se to odnosi) ne moraju ispunjavati uvjete iz stava (1)? To bi se moralo naglasiti.
- Također je nejasno obrazloženje ovog člana u kojem stoji da je istim "data definicija ko se smatra demobiliziranim braniocem maloljetnim dobrovoljcem. Ovdje je definisan pojam dobrovoljca s

✓

namjerom da se naglasi učešće u odbrani osoba koje nisu bile vojni obveznici (bilo da su maloljetni ili da su bili u godinama kad više nisu bili vojni obveznici), a dali su značajan doprinos u odbrani R BiH samim tim što su se kao takvi stavili u funkciju odbrane." Međutim, sam član to ne sadrži – ne daje definiciju demobilisanog branioca dobrovoljca već navodi da se istim smatra "i lice koje je maloljetno stupilo u Oružane snage".

#### Član 3.

- potrebno definisati redovno školovanje i do koje godine života djece. Također, imajući u vidu praksu sudova u posljednje vrijeme o izjednačavanju vanbračne sa bračnom zajednicom i u pogledu prava iz branilačko-invalidske zaštite, i u tom pogledu je potrebno detaljnije određenje.

#### Član 4.

- nejasno da li se ovim poglavljem stavlja van snage Poglavlje II Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, pod nazivom "II - Prava demobiliziranih branilaca", (odnosno prava iz tački: 1. novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti; 2. prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima; 3. prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima; 4. prednost pri upisu u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima; 5. besplatne obavezne udbenike za redovno školovanje; 6. prednost pri dodjeli stipendija i smještaju u đačke i studentske domove; 7. zdravstvena zaštita; 8. prioritarno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima; 9. pomoć u slučaju smrti; 10. prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje; 11. oslobođanje od plaćanja, naknade troškova korištenja građevinskog zemljišta; 12. ostvarivanje penzije pod povoljnijim uvjetima) s obzirom da su ona regulisana ovim novim zakonom ili ona važe i dalje za demobilizirane branioce iz člana 2. stav (1) važećeg federalnog Zakona o pravima branilaca?

#### Član 16.

- Nejasno je, s obzirom da član 3. Prednacrta kao članove porodice demobiliziranog branioca uzima u obzir samo maloljetnu djecu i djecu na redovnom školovanju, kako pravo prednosti pri zapošljavanju primijeniti na njih.
- Za razliku od Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ovaj član ne sadrži odredbu „pod jednakim uvjetima“ kod prednosti pri zapošljavanju. Međutim, u obrazloženju ovog člana stoji: "Obzirom da se radi o prednosti pod *jednakim uslovima*, podzakonskim aktom će biti neophodno utvrditi koji su to zajednički uslovi koje kandidati trebaju da ispune da bi se moglo realizovati predviđeno pravo." Ne može se podzakonskim aktom (također nije naznačeno kojim) utvrditi poseban uvjet za ostvarivanje ove prednosti ako sam zakon predviđa bezuvjetnu prednost. U slučaju donošenja zakona u ovakvom tekstu kantoni će biti dužni brisati odredbu o jednakim uvjetima u svojim zakonima ali samo u dijelu koji se odnosi na demobilizirane branioce i članove njihovih porodica.

#### Članovi 35., 36. i 37.

- Iako odredbe istih članova govore o "subvencioniranju" troškova, u obrazloženju se navodi "oslobođanje".

#### Član 50.

- Predviđa visoke novčane kazne odgovornim licima za "uskraćivanje ili ograničavanje prava" po ovom zakonu, te "postupanje suprotno" nizu naznačenih članova zakona, dok je članom 53. utvrđeno da će nadzor u tom smislu vršiti federalne inspekcije. Imajući u vidu već naznačene nejasnoće pojedinih odredbi, odnosno potrebu njihovog jasnijeg određenja, iste je neophodno otkloniti prije donošenja Zakona kako ne bi došlo do situacije različitog tumačenja i shvaćanja smisla odredbi i plaćanja kazni bez namjere kršenja Zakona - ili niza zahtjeva kantonalnim ministarstvima za tumačenja i pomoć u tom smislu. Također je upitno kako će federalne inspekcije vršiti kontrolu nad primjenom odredbi utvrđenih kantonalnim propisima (tamo gdje je to predviđeno, npr. član 47. - prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u đačke i studentske domove).

U pogledu osiguranja sredstava za provedbu Zakona u obrazloženju Prednacrta se navodi da su „na općinskom nivou predviđena subvencioniranja prava demobilisanih branilaca predviđena ovim Zakonom, a troškove subvencioniranja će snositi kantoni.“ Iz ovog se može pretpostaviti da će kod unošenja u Zakon odredbi o finansiranju biti naznačena obaveza kantona o snošenju troškova općina odnosno gradova.

Naprijed iznesene primjedbe su već dostavljene Federalnom ministarstvu dopisom Ministarstva br. 13/02-05-11219-6/16 od 07.07.2016.godine, u okviru primjedbi na Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, dostavljen kantonima uz dopis Federalnog ministarstva br 05-41-3715/16 od 08.06.2016.godine. Međutim evidentno je da nisu uzete u obzir prilikom izrade ovog Prednacrt Zakona i po istim nismo primili nikakav odgovor. Tom prilikom Ministarstvo je pribavilo i Federalnom ministarstvu prosljedilo mišljenja i stavove resornih općinskih službi i kantonalnih branilačkih udruženja, od kojih su neka iskazala posebno značajne primjedbe na naznačeni materijal. U postupku po dopisu Federalnog ministarstva, Vlada Kantona nije razmatrala dostavljeno mišljenje Ministarstva u okviru procedure zauzimanja traženog stava Skupštine Kantona, već je tom prilikom Zaključkom br. 02-02-12630/16 od 30.06.2016.g. zauzela stav da se Mišljenje "vraća se na doradu, jer zbog nepotpunosti dostavljenog materijala od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (nedostaje izjava o fiskalnoj procjeni i orjentaciona procjena opterećenja Budžeta Kantona), Vlada ne može zauzeti stav po istome." Ovaj zaključak je uz naprijed naznačeno Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, prosljeđen Federalnom ministarstvu. Međutim, evidentno je da ni uz ovaj Prednacrt nije dostavljena izjava o fiskalnoj procjeni i orjentaciona procjena opterećenja kantonalnih budžeta.

Ministarstvo je također zatražilo mišljenje kantonalnih udruženja na dostavljeni Prednacrt Zakona, a zbog kratkoće roka u kojem se treba dostaviti stav Kantona, isti će po prijemu u Ministarstvo biti prosljeđeni Federalnom ministarstvu.

Stava smo da presudnu riječ kod donošenja zakona kojim se uređuju prava pripadnika branilačke populacije ili neke od kategorija branilačke populacije trebaju imati udruženja koja obuhvataju tu populaciju. Prema podacima kojima raspolažemo u izradi Zakona aktivno učestvuju federalna udruženja branilaca i članova njihovih porodica. Međutim evidentno je već ranije izraženo nezadovoljstvo npr. kantonalnih udruženja porodica poginulih branilaca i ratnih vojnih invalida, koja smatraju da se ovim zakonom stavljaju u povoljniji položaj porodice demobiliziranih branilaca u donosu na njihove porodice, s obzirom da nema naznaka o izmjeni federalnog Zakona o pravima branilaca koji bi ta prava i njima garantovao. Za očekivati je da će Federalno ministarstvo uputiti nezadovoljna udruženja da svoje potrebe riješe putem kantona, odnosno da se prilikom usklađivanja kantonalnih propisa sa ovim Zakonom istovremeno obuhvate i te kategorije. U situaciji kad važeći federalni zakon predviđa za npr. djecu šehida prednost pri zapošljavanju ili upis na fakultet pod jednakim uvjetima, a za djecu demobiliziranih branilaca prednost bez ikakvih uvjeta osim npr. bodovnog minimuma, za očekivati je da će porodice šehida tražiti izmjenu kantonalnog zakona suprotno važećoj odredbi federalnog zakona. S tim u vezi stava smo da je u slučaju potrebe donošenja novog zakona o pravima jedne kategorije pripadnika branilačke populacije istovremeno potrebno izvršiti i usklađivanje federalnih propisa kojima se regulišu prava drugih kategorija branilačke populacije.

Ministarstvo za boračka pitanja podržava donošenje svih propisa kojima se na zahtjev branilačkih udruženja regulišu njihov status na po adekvatniji način, pa i ovog zakona ukoliko je to u interesu demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Međutim, zbog svega iznesenog nismo spremni podržati donošenje zakona u ovakvom tekstu, odnosno bez otklanjanja naprijed iznesenih nedostataka. S tim u vezi očekujemo potpuniju saradnju sa Federalnim ministarstvom u daljem procesu izrade teksta ovog Zakona, koji bi onda u slučaju donošenja mogao biti bez problema proveden na području kantona.

S poštovanjem


10  
MINISTAR  
Fatrudin Čolaković



Aida



Broj: 086-04/2018  
Zenica, 27.04.2018 godine



## MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ZDK

**Predmet:** Mišljenje SDNRP ZDK o Zakonu o pravima DB i članova njihovih porodica, dostavlja se,-

**Veza:** Vaš akt broj 13/02-02-6235-1/18 od 19.04.2018 godine.

U vezi Vašeg akta broj i datum Veze prijedlozi našeg Saveza:

**Član 2. Stav 1.** U dijelu gdje piše: „ koji je učestvovao u pripremama za odbranu i u odbrani BiH minimalno godinu dana neprekidno od 18.09.1991 do 23.12.1995 godine”

Smatramo da je ne prihvatljivo jer se ovim Članom priznaje status borca ljudima koji su napustili OS RBiH, a u ratu nisu proveli ni 1/3 rata, što je za nas ne pojmljivo.

Smatramo da je minimalno vrijeme provedeno u OS 24 mjeseca i da ti ljudi treba da crpe prava po Zakonu.

Takođe u stavu 2. ne navodi se vreme provedeno u OS što je za nas ne prihvatljivo jer se pod ovim smatra demobilisanim borcem i lica koje je samo 1 dan bilo u OS. Takođe smatramo da bi to trebalo vremenski odrediti, npr. Lice koje je bilo maloljetno i provelo najmanje 6 mjeseci do sticanja punoljetnosti.

**Član 4., 9,12,14, 17,21,23,25 itd.**

Smatramo da su prava predviđena ovim članovima skroz nedefinisana: ko kako i gdje ostvaruje, ovi članovi Zakona daju prava a u objašnjenju se navodi ako bude sredstava i td.

Smatramo da bi predelagač ovog Zakona morao da strogo definiše prava i izvršenja tih prava da ne bi došlo do zabluda kod naših suboraca.

Mišljenja smo da se ovaj Zakon mora kvalitetno doraditi, tj. izvršiti kategorizacija boraca, a ne da kafe kuharica i diverzant imaju ista prava.

S poštovanjem I



**From:** Pero Lujic

**Sent:** Saturday, April 21, 2018 1:05 PM

**To:** Aida Topcic

**Subject:** Re: Novi Prednacrt Zakon o pravima DB

Poštovana ,

Želim Vas izvijestiti da sam zaprimio vaš mail , sa istim nacrtom Zakona sam već prije upoznat.

Želim da Vas izvijestim da smo o istom raspravljali na sjednici predsjedništva ZU HVIDR-a HVO HB ZE-DO Županije . Predsjedništvo ZU HVIDR-a HVO HB ZE-DO Županije podržava predloženi nacrt Zakona , obzirom da se radi o osjetljivoj grupaciji ljudi mišljenja smo da se istim treba pomoći kroz predloženi Zakon,shodno mogućnostima resornog ministarstva kako Federalnog tako i Županijskog.

S poštovanjem ,



Broj: 647-04/18  
Zenica, 27.04.2018.godina

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA ZDK  
n/r Ministra

4064 3479

27-04-2018			
Prejeto	Priloga	Uputstvo	Broj prijloga
13	02	6235	1/18

Predmet: Odgovor na dopis broj 13/02-02-6235-1/18 od 19.04.2018.godine

Aida

Na sjednici UO Saveza demobilisanih boraca OOR-a 92-95 ZDK, iznjeti su stavovi svih članova UO o Prednacrtu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Nakon duge rasprave i iznošenja mišljenja, zauzet je jedinstven stav:

- Na svim mjestima u Zakonu gdje se spominje ..“na području drugog kantona“-isto brisati i ubaciti ..“na području cijele Federacije“;
- Gdje god se spominje klauzula „... u skladu sa mogućnostima“-istu brisati;
- U članu 1. Brisati tekst naveden u zagradi, a i na svakom mjestu u Zakonu gdje se isti ponavlja;
- U članu 15.dodati da se obezbjedi zasebna ustanova za lica navedena u ovom članu;
- U članu 23., umjesto 65.staviti 55 godina te iz istog brisati „... ako ona i članovi njene porodice nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine;
- U članu 33. umjesto „kreditna sredstva za oporavku i sanaciju“ staviti „pomoć za oporavak i sanaciju“.

Molimo Vas, da nam ubuduće date više vremena za dostavljanje našeg stava za ovako važna pitanja kako bi sto kvalitetnije mogli odgovoriti na ista

Savez demobilisanih boraca  
OOR-a 92-95 ZDK

Predsjednik  
Memić Fuad

DOSTAVLJENO:

- 1x naslovu
- 1x a/a



3527 4034

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON			
PRIMLJENO			
Org. jedinica	Klasifik. oznaka	Redni broj	Broj priloga
13	02	6235	18

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 ZE-DO županija  
 Zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja  
 u Domovinskom ratu Ze-Do županije  
 ŽEPČE

Aiola

Broj: 01-27/2018  
 Datum: 24. 4. 2018 god

Ministarstvo za boračka pitanja Ze-do kantona  
 Zenica

Predmet: **Odgovor na Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilalaca i članova njihovih porodica, dostavljamo**

Na predloženi Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica nemamo primjedbi.

S poštovanjem,

Dostaviti: 1x naslovu,  
 1x a/a



Predsjednik Zajednice

*Drago Pranjić*  
 Drago Pranjić